Oriya

Oriya eller **odia** er eit indoarisk språk som blir tala av oriyafolk i dei indiske delstatane Odisha, der det er offisielt språk, Jharkhand, der det har status som andrespråk, og Vest-Bengal. Det er nært i slekt med bengali og assamesisk. Oriya har eit eige alfabet som er likt devanagari, men nyttar halvsirklar over bokstavane i staden for ei vassrett linje.

oriya, odia **(ଓଡ଼ିଆ, oṛiā)**	
Klassifisering:	Indoeuropeisk Indoiransk Indoarisk Austleg **Oriya**
Bruk	
Tala i:	India
oriya, odiatalande i alt:	31 698 534[1]
Skriftsystem:	Oriyaskrift
Språkkodar	
ISO 639-1:	or
ISO 639-2:	ori
ISO 639-3:	ori
Wikipedia på oriya, odia	

Kjelder

Fotnotar

1. Ethnologue-tal frå 1997 (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=ori)

v · d · e (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mal:Indoariske_spr%C3%A5k&action=edit)

Indoariske språk

assamesisk · bengali · gujarati · hindi · hindustani · kasjmiri · maithili · nepali · oriya · pali · panjabi · romanés · sanskrit · saraiki · sindhi · singalesisk · urdu

Denne språkartikkelen er ei **spire**. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å *utvide han (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Oriya&action=edit)*.

Autoritetsdata NDL (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00568932)

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Oriya&oldid=2805818»

Denne sida vart sist endra den 20. mars 2016 kl. 19:26.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.